

Ferriòl Macip Bonet

Traductor, ensenhere, comunicador e gestor culturau especializat en lengua occitana. Hè mès de dus decènnis quedesvolòpe ua intensa activitat enes encastres dera promocion, der ensenhament e dera difusion der occitan.

Actuaument trabalhe en Departament de Politica Lingüistica dera Generalitat de Catalonha, a on participe en accions de foment der occitan, en coordinacion damb entitats culturaus e academiques, e ena elaboracion de recorsi didactics e comunicatius. A contribuït a projèctes de referéncia entar aprendissatge e era difusion dera lengua, coma es “Dictades en Linha”, “Hèm aranés” e “Aprenem aranés a partir deth catalan”, e a participat ena organizacion d’iniciatiues de projeccion culturau.

Ei professor d’occitan aranés enes Servicis Lingüistics dera Universitat de Barcelona e a impartit còrs d’iniciacion ara lengua occitana ena Universitat Autònoma de Barcelona. Tanben a estat professor d’occitan estandard en CAÒC.

En 2012 fondèc eth jornau en linha “Jornalet, quotidian occitan d’informacions” deth que n’ei cap-redactor en tot contribuïr ara actualitat, ara divulgacion e ara reflexion en occitan. Tanben a desvolopat ua vasta activitat en comunicacion audiovisuau, produccion de contenguts digitaus e gestion de hilats sociaus orientadi ara promocion lingüistica.

Possedís es certificacions de nivèu C1 d’occitan aranés deth Conselh Generau d’Aran e deth Diplòma de Competéncia en Lengua occitana deth Ministèri d’Educacion de França. Era sua trajectòria combine er activisme lingüistic, era docéncia, era comunicacion e eth trabalh institucionau ath servici dera normalizacion e era vitalitat dera lengua occitana.

Parallèlament ara sua dedicacion ar occitan, ei un defensor des drets lingüistics e dera diuersitat culturau a escala internacionau a trauès deth movement esperantista. Coordinèc era Associacion Catalana d’Esperanto entre 2005 e 2015 e participe en nombroses iniciatiues de promocion deth plurilingüisme, deth dialòg interculturau e dera egalitat de drets entre es comunitats lingüistiques.